

Pangalan _____

Dali nga Pagtan-aw sa Bibliya

Petsa _____

Pagsulay ika-5 nga Edisyon

Klase _____

_____ **Grado**

Tinuod - Sayop nga mga Pangutana (1½ punto taga isa)

Panudlo: Butangan ug X kung ang tubag tinuod.

Butangan ug O kung ang tubag sayop.

1. _____ Adunay pipila ka mga panagsumpaki sa Bibliya.
2. _____ Ang tanang basahon sa Bibliya gisulat lamang sa lima ka tawo.
3. _____ Ang Bag-ong Tugon una nga gisulat sa Latin nga pinulongan aron ang mga Kristohanon lamang ang makasabut niini.
4. _____ Ang pipila sa mga basahon sa Bibliya gisulat sa mga tawo nga wala gayod mag-alagad sa Diyos.
5. _____ Ang Genesis mao ang unang libro sa Daang Tugon nga gisulat.
6. _____ Na abot ug mga 500 ka tuig aron masulat ang tanang basahon sa Bibliya.
7. _____ Pipila sa mga libro sa Bag-ong Tugon gisulat sa wala pa mamatay si Jesus.
8. _____ Ang tanang basahon sa Bibliya unang gisulat pinaagi sa kamot.
9. _____ Kung magtuon ka sa bisan unsang bersikulo sa Bibliya, kinahanglan nimong sulayan nga makuha ang tibuuk nga istorya nga bahin sa bersikulo.
10. _____ Si Jesus mao ang usa ka tawo nga sa katapusan nakahuman sa pagbutang sa tanan nga mga libro sa Daang Tugon.
11. _____ Ang pipila sa mga basahon sa Bibliya dili inspirado sa Diyos.
12. _____ Gisultihan ni Jesus ang mga disipulo sa tanan nga eksakto nga mga pulong nga isulat sa mga libro sa Bag-ong Tugon.
13. _____ Sa dihang gisulat sa mga lalaki ang mga basahon sa Bibliya, gipalihok sa Diyos ang ilang mga kamot sa mekanikal nga paagi aron dili sila masayop.
14. _____ Ang pipila sa mga taga gikan sa Diyos diha sa Bibliya sayop.
15. _____ Gisultihan kita ni Jesus nga ang Bibliya tinuod.
16. _____ Ang mga arkeologo migugol ug daghang tuig sa pagkalot ug pagtuon sa karaang mga siyudad nga naglungtad (gipuy-an) sa dihang gisulat ang Bibliya.
17. _____ Ang Nilukot sa Patay nga Dagat kay mga kopya sa pipila ka mga libro sa Daang Tugon.

Tinuod – Sayop nga mga Pangutana – Padayon

18. _____ Daghan sa medikal nga mga balaod sa Bibliya makadaot kaayo sa imong panglawas.
19. _____ Ang mga Kristohanon karon dili angay nga maghago sa pagbasa sa Daang Tugon tungod kay kini gisulat alang sa mga Judio sa wala pa si Jesus mianhi sa yuta.
20. _____ Ang Diyos nagbutang ug mga panagna diha sa Bibliya aron ang mga Kristohanon makasulti sa umaabot, sama sa modernong mga mananag-an ug mga magbabasa sa sa atong palad.
21. _____ Si Jesus lagmit nakasala sa pipila ka mga higayon sa dihang Siya gamay pa nga bata.
22. _____ Walay mga milagro nga natala sa Daang Tugon.

Daghang Pagpilian nga mga Pangutana (2 ka puntos taga isa)

Panudlo: Pilia ang pinakamaayo nga tubag ug ibutang ang letra sa tubag sa blangko nga linya atubangan sa pangutana.

1. _____ Ang Bibliya gisulat ni mga
 - A. 5 ka tawo
 - B. 40 ka tawo
 - C. 60 ka tawo
2. _____ Pila ka tuig ang gikinahanglan sa pagsulat sa Bibliya?
 - A. 200 ka tuig
 - B. 500 ka tuig
 - C. 1000 ka tuig
 - D. 1500 ka tuig
3. _____ Pila ka libro sa Bibliya ang gisulat ni Pablo?
 - A. 13 ka libro
 - B. 10 ka libro
 - C. 5 ka libro
 - D. Wala
4. _____ Kanus-a gusto sa Diyos nga sulayan nako ang mga pagtulon-an sa Bibliya pinaagi sa pagpadapat niini sa akong kinabuhi?
 - A. Dili gayud
 - B. Usahay
 - C. Kanunay
 - D. Sa Domingo ra
5. _____ Kanus-a kinahanglan basahon sa mga Kristohanon ang Daang Tugon?
 - A. Dili gayud
 - B. Human lang nila nabasa ang Bag-ong Tugon 5 ka beses
 - C. Sa pipila ka mga panahon

Mubo nga tubag sa mga Pangutana

1. Adunay _____ ka mga libro ang Bibliya. (1 ka puntos)
_____ ka mga libro ang Daang Tugon. (1 ka puntos)
_____ ka mga libro ang Bag-ong Tugon. (1 ka puntos)

2. Unsa nga pinulongan nga gisulat sa Daang Tugon? _____
(3 ka puntos)

3. Unsa nga pinulongan nga gisulat sa Bag-ong Tugon? _____
(3 ka puntos)

4. Mahitungod sa _____ ang mga tawo nagsulat sa mga basahon sa Bibliya.
(3 ka puntos)

5. Kinsa ang labing hinungdanon nga tawo sa Bibliya? _____
(4 ka puntos)

6. Unsa ang labing importante nga panghitabo (nanghitabo) sa Bibliya? (4 ka puntos)

7. Ipatin-aw kon unsay kahulogan sa “inspirado” sa dihang kini gigamit niining paagiha
“Ang Bibliya *inspirado* sa Diyos.” (6 ka puntos)

8. Unsa ang duha ka panguna nga rason kon ngano gibutang sa Diyos ang tagna sa
Bibliya? (6 ka puntos, matag bahin 3 ka puntos)
1. _____

2. _____
